

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
FC Proizvodnja - Nikšić
Broj: 20-00 2115
NIKŠIĆ, 10. 06. 2020 god.

UGOVOR

**o izvođenju radova na ekološkoj rekonstrukciji
termoelektrane „Pljevlja“ – Blok I
Poziv br. 81/19 od 11.07.2019.g.**

Ugovorne strane:

**Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
ž. r. 535 - 55 - 11; PIB 02002230;
PDV reg. br.: 20/31 - 00112 - 1;
koju zastupa
Izvršni direktor
Igor Noveljić
(u daljem tekstu: **Naručilac**)**

i

**Konzorcijum „DEC INTERNATIONAL-BEMAX-
BB SOLAR-PERMONTE“
(Donfang Electric International Corporation, Bemax
d.o.o., BB Solar d.o.o. i Permonite d.o.o.)
u ime Konzorcijuma za potpisivanje Ugovora
zadužen je
Donfang Electric International Corporation
ž.r. 129309085926
kod Bank of China Ltd, Sichuan Beanch
PIB 9151000020183938X6
koga po punomoćju zastupa
Hongchun Ji
(u daljem tekstu: **Izvođač**)**

Nikšić, jun 2020. godine

Nakon otvorenog javnog nadmetanja, na osnovu Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 20-00-4184 od 07.11.2019. godine, Ponude ponuđača Konzorcijum „DEC INTERNATIONAL-BEMAX-BB SOLAR-PERMONTE“ br. 20-00-3836 od 14.10.2019.godine i Tenderske dokumentacije broj 81/19 od 11.07.2019. godine – Izvođenje radova na ekološkoj rekonstrukciji termoelektrane „Pljevlja“ – Blok I, objavljene na web prezentacijama: Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić www.epcg.com i Uprave za javne nabavke www.ujn.gov.me, kao i u dnevnom listu “Nova Pobjeda”, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić i Konzorcijum „DEC INTERNATIONAL-BEMAX-BB SOLAR-PERMONTE“ (u daljem tekstu: Ugovorne strane) su se dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora su usluge i radovi, koji se sprovode u cilju realizacije ekološke rekonstrukcije Termoelektrane „Pljevlja“ – Blok I (u daljem tekstu: Ekološka rekonstrukcija) a u skladu sa tehničkom specifikacijom iz Tenderske dokumentacije br.81/19 od 11.07.2019.g. i prihvaćenom ponudom Izvođača br. 20-00-3836 od 14.10.2019.godine koji čine sastavni dio ovog Ugovora.

Naručilac je saglasan, a Izvođač se obavezuje da za potrebe i za račun Naručioca izvrši sve poslove koji su predmet ovog Ugovora, a koji obuhvataju usluge izrade tehničke dokumentacije na nivou Glavnog projekta (u daljem tekstu: Usluge) i izvođenje radova na realizaciji Ekološke rekonstrukcije (u daljem tekstu: Radovi), (zajednički Usluge i Radovi označeni kao: Ugovoreni poslovi).

Izvođač će Usluge koje su predmet ovog Ugovora pružiti u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG”, br. 64/17, 44/18 i 63/18) (u daljem tekstu: Zakon), Pravilnikom o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije (“Sl.list CG”, br. 2/2019), Pravilnikom o načinu vršenja revizije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije (“Sl.list CG”, br. 2/2019), i drugom odnosnom regulativom, a prema Tehničkim zahtjevima predmeta nabavke i prihvaćenoj ponudi Izvođača br. 20-00-3836 od 14.10.2019.godine.

Izvođač će Radove koji su predmet ovog Ugovora izvesti u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG”, br. 64/17, 44/18 i 63/18); Zakonom o energetici (“Sl.list CG”, br. 05/16 i 51/17); Zakonom o zaštiti na radu (“Sl.list RCG”, br.79/04); Zakonom o upravljanju otpadom (“Sl.list CG”,64/11 i 39/16) i drugom odnosnom regulativom iz oblasti zaštite životne sredine, Zakonom o zaštiti i spašavanju (“Sl.list CG”, br. 13/07,5/08,86/09,32/11 i 54/16j); Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije (“Sl.list CG”, br. 2/2019), Pravilnikom o načinu vršenja tehničkog pregleda složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije (“Sl.list CG”, br. 2/2019), Pravilnikom o sadržaju elaborata pripremljenih radova složenog inženjerskog objekta za

proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije ("Sl.list CG", br. 2/2019), Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige ("Sl.list CG", br. 068/18), Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl.list RCG", br. 29/07, "Sl.list CG", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17 i 17/18), i drugom odnosnom regulativom, a prema revidovanom Glavnom projektu i prihvaćenoj ponudi Izvođača br. 20-00-3836 od 14.10.2019.godine.

Ugovoreni poslovi koji su predmet ovog Ugovora se izvode po principu projektuj i izgradi (ključ u ruke), što znači da ugovorena cijena obuhvata vrijednost svih nepredviđenih radova i svih viškova radova, a isključuje uticaj manjkova radova na ugovorenu cijenu.

Jedinične i ukupna cijena, način plaćanja i ostali uslovi, sadržani u prihvaćenoj ponudi Izvođača br. 20-00-3836 od 14.10.2019.godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora, nijesu podložni promjeni.

Član 2.

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama, koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih Ugovorenih poslova koji su predmet ovog Ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da iste izvede stručno i kvalitetno, držeći se propisa, pravila i standarda propisanih Tenderskom dokumentacijom broj: 81/19 od 11.07.2019. godine.

II CIJENA, ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 3.

Izvođač se obavezuje da će sve Ugovorene poslove koji su predmet ovog Ugovora izvesti za ukupnu cijenu (Ugovorna cijena) u iznosu od:

- Ukupna cijena Ugovorenih poslova, bez uračunatog PDV-a, iznosi **44.981.570,25 €** (slovima: četrdesetčetirionadeststotinaosamdesetjedadapetsotinasedamdeset i 25/100 Eura),
- Ukupan uračunati PDV, po obračunskoj stopi od 21%, iznosi **9.446.129,75 €** (devetmilionačetiristotinečetrestšestihljadajednastotinadvadesetdevet i 75/100 Eura),
- Ukupna cijena Ugovorenih poslova, sa uračunatim PDV-om, iznosi **54.427.700,00 €**, (slovima: pedesetčetirionadeststotinedvadesetsedamhiljadasedamstotina Eura).

Ugovorna cijena je fiksna cijena i predstavlja maksimalni iznos cijene za sve Ugovorene poslove na osnovu ovog Ugovora.

Član 4.

Plaćanje za izvedene Ugovorene poslove iz člana 1 ovog ugovora vršiće se u sljedećim rokovima:

- avans u iznosu od 20% ugovorene vrijednosti u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu Ugovora o javnoj nabavci i dostavljanja garancije za avansno plaćanje,
- iznos od 5 % ugovorene vrijednosti za izradu Glavnog projekta umanjen za 10% na ime zadržanog depozita i 20% na ime otplate uplaćenog avansa, u roku od 60 dana od dana dobijanja pozitivnog izvještaja revidenta na Glavni projekat;
- odobrene iznose svake privremene mjesečne i okončane situacije, umanjene za iznos zadržanih depozita (10% vrijednosti svake privremene mjesečne i okončane situacije) i odgovarajućeg iznosa na ime otplate uplaćenog avansa (20% vrijednosti svake privremene mjesečne i okončane situacije), u roku do 60 dana od dana dostavljanja ovjerenih privremenih mjesečnih i okončane situacije;
- dio zadržanog depozita koji se odnosi na izradu Glavnog projekta i Radove 1, u roku od 90 dana od dana izdavanja Sertifikata o usklađenosti za Radove 1;
- dio zadržanog depozita koji se odnosi na Radove 2, u roku od 90 dana od dana izdavanja Sertifikata o usklađenosti za Radove 2.

Izvođač podnosi Menadžeru Projekta obračun u dva primjerka i to 3 (tri) dana po isteku svakog mjeseca, a u obliku koji odobri Stručni nadzor i u kojem su detaljno prikazani iznosi na koje Izvođač ima pravo po sopstvenom mišljenju, zajedno sa pratećom dokumentacijom koja obuhvata izveštaj o napretku Radova tokom datog mjeseca.

Obračun treba da sadrži sledeće pozicije tamo gde je to primjenjivo, izražene u evrima, i prema sledećem redosledu:

- (a) Stvarna vrijednost izvedenih Radova izmjerena u skladu sa Ugovorom i Dokumentacija Izvođača sačinjena do kraja mjeseca;
- (b) Vrijednost/procent zadržanog iznosa.
- (c) Vrijednost/procent Avansne uplate.
- (d) Odbitke u iznosima potvrđenim u svim ranijim situacijama.

Po izvršenim korekcijama u obračunu i drugim dostavljenim dokumentima od strane Stručnog nadzora, Izvođač će u roku od 3 (tri) dana podnijeti korigovani obračun u šest primjeraka na potpisivanje/odobranje.

Stručni nadzor u roku od 7 (sedam) dana od prijema obračuna i prateće dokumentacije Izvođaču odobrava obračun u kojem se navodi iznos za koji je utvrdio da dospijeva za plaćanje, sa svim potrebnim podacima u vezi sa svim odbicima ili zadržavanjima koje je napravio Stručni nadzor u obračunu (ako toga ima).

Radi izbjegavanja svake sumnje obračun se ne smatra konačnim dok ne bude potvrđen/odobren od strane Naručioca, koji će potvrdi/odobrenje dati u roku od 3 (tri) dana od prijema obračuna. Obračun tako odobren od strane nadzora i potvrđen/odobren od strane Naručioca smatraće se osnovom za izdavanje fakture/privremene situacije od strane Izvođača.

Sva plaćanja Izvođaču po ovom Ugovoru biće izvršena od strane Naručioca na osnovu odobrenog obračuna i fakture.

Naručilac će se starati da sva plaćanja Izvođaču budu valjana i blagovremena u skladu sa uslovima ovog Ugovora.

Izvođač će privremene, kao i okončanu situaciju, dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvedeni Radovi za dati mjesec. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti i proslijediti Naručiocu na finalnu saglasnost i plaćanje.

Odobrenje privremene situacije, odnosno plaćanje se može uskratiti:

- (a) u slučaju da određena isporuka ili Radovi izvedeni od strane Izvođača nijesu u skladu sa Ugovorom, troškovi popravke ili zamjene mogu da budu uskraćeni dok se takva popravka ili zamjena ne izvrši,
- (b) ako Izvođač ne izvrši bilo koji od Radova ili obaveza u skladu sa Ugovorom, i ukoliko je o tome obaviješten od strane Stručnog nadzora, vrijednost takvih Radova ili obaveze može da bude uskraćena sve dok dati Radovi ili obaveze ne budu izvršeni,
- (c) ako Naručilac smatra da ima pravo na bilo kakvu isplatu/naknadu u skladu sa Ugovorom i o tome je obavijestio Izvođača.

Stručni nadzor ima pravo da u svakoj privremenoj situaciji i/ili fazi odobravanja obračuna izvrši ispravke ili izmjene koje je trebalo adekvatno izvršiti u nekoj od prethodnih privremenih situacija.

U slučaju da Stručni nadzor i/ili Naručilac imaju primjedbu na podnesenu situaciju, tražiće od Izvođača da te primjedbe otkloni, u roku od 2 (dva) dana od prijema primjedbi. Ukoliko Izvođač u ostavljenom roku od 2 (dva) dana ne otkloni primjedbe, Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe, nesporni dio situacije ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju i plaćanje Naručiocu. Radi izbjegavanja svake sumnje, privremena situacija podliježe obaveznom odobrenju od strane Naručioca i faktura se može izdati samo po dostavljanju takvog odobrenja.

Izdavanje/odobravanje konačnog obračuna

U roku od 7 (sedam) dana od dana potpisivanja Sertifikata o usklađenosti Izvođač je obavezan da Stručnom nadzoru dostavi u šest primjeraka nacrt konačnog obračuna sa pratećom dokumentacijom i u formi odobreno od strane nadzora, navodeći vrijednost svih Ugovorenih poslova izvršenih u skladu sa Ugovorom.

Ukoliko se Stručni nadzor ne saglasi ili ne može da potvrdi bilo koji dio nacrta konačnog obračuna, Izvođač dostavlja dodatne informacije koje nadzor može razumno da zatraži i vrši izmjene u nacrtu oko kojih su se usaglasili. Izvođač nakon toga priprema i dostavlja nadzoru usaglašenu verziju konačnog obračuna.

Ukoliko Izvođač nije podnio konačni obračun/situaciju, Stručni nadzor zahtijeva od Izvođača da to učini.

Ukoliko Izvođač ne podnese zahtjev u roku od 7 (sedam) dana, Stručni nadzor odobrava konačni obračun u iznosu za koji sam opravdano utvrdi da dospijeva za plaćanje. Usaglašena verzija konačnog obračuna podnosi se Naručiocu na pregled i odobravanje.

Način plaćanja je virmanski na žiro račun Izvođača.

Član 5.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran u članu 4 ovog Ugovora, Naručilac garantuje i Izjavom o urednom plaćanju dospjelih obaveza, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki.

Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 6.

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Za Naručioca:

U vezi ispostavljanja/sačinjavanja situacija

Kontakt osoba: Nina Nikolić

Telefon: 040/204-169

Fax: 040/214-247

E-mail: nina.nikolic@epcg.com

U vezi tehničkih pitanja

Kontakt osoba: Vladimir Šestović, dipl.maš.inž.

Tel: 067/632-235

E-mail: vladimir.sestovic@epcg.com

Za Izvođača:

U vezi ispostavljanja/sačinjavanja situacija

Kontakt osoba: Hongchun Ji

Tel: 0086-13730826211; 068-639-245

E-mail: 75504956@qq.com

jeky@dongfang.com.cn

U vezi tehničkih pitanja

Kontakt osoba: Hongchun Ji

Tel: 0086-13730826211; 068-639-245

E-mail: 75504956@qq.com

jeky@dongfang.com.cn

Za izvedene Ugovorene poslove, Izvođač je dužan uz situaciju ispostaviti Naručiocu i fakturu, potpisanu od strane svog ovlašćenog lica, sa uračunatim PDV-om u skladu sa važećim propisima. Faktura mora sadržati broj Ugovora i zajedno sa situacijom dostavlja se na adresu Direkcija za nabavku i logistiku, Vuka Karadžića br.2, u Nikšiću, na ruke Radovana Radojevića, dipl.maš.inž.

U slučaju promjene podataka koji se odnose na osobe za komunikaciju, Ugovorne strane se imaju obavezu da blagovremeno obavijeste jedna drugu, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana nastanka promjene.

III ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 7.

Rok izvršenja ovog Ugovora je:

- za izradu Glavnog projekta 5 (pet) mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora o javnoj nabavci, u koji rok nije uključen planirani rok za reviziju Glavnog projekta;
- za izvođenje radova na: izgradnji postrojenja za odsumporavanje, izgradnji postrojenja za denitrifikaciju, izgradnji priključka za grijanje grada Pljevalja i rekonstrukciji postrojenja za odvod šljake ispod kotla (u daljem tekstu: Radovi 1), 21 (dvadesetjedan) mjesec od dana uvođenja Izvođača u posao za izvođenje Radova.
- za izvođenje radova na: izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, rekonstrukciji pomoćnog loženja, izgradnji rashladnog tornja i realizaciji mjera zaštite od buke (u daljem tekstu: Radovi 2), 39 (tridesetdevet) mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao za izvođenje Radova;
- za otklanjanje nedostataka u garantnom roku od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana izdavanja Sertifikata o usklađenosti za Radove 1, odnosno od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana izdavanja Sertifikata o usklađenosti za Radove 2.

Ukoliko Izvođač ne završi Ugovorene poslove u rokovima iz prethodnog stava ovog člana u skladu sa Dinamičkim planom radova, Izvođač je dužan da plati Naručiocu ugovornu kaznu za kašnjenje u skladu sa članom 36 ovog Ugovora.

Član 8.

Naručilac ima pravo da u toku izrade Glavnog projekta vrši uvid u stepen gotovosti i kvalitet izrađene tehničke dokumentacije. U tom cilju, Izvođač će obezbijediti Naručiocu najmanje jedanput petnaestodnevno na uvid tehničku dokumentaciju svih faza.

Član 9.

Izvođač će Naručiocu u trenutku potpisivanja Ugovora dostaviti predlog dinamičkog plana koji sadrži listu poslova, raspored izvršenja poslova i rokove trajanja poslova odnosno aktivnosti. Naručilac i Izvođač se obavezuju da u roku od 15 (petnaest) dana od dana stupanja na snagu Ugovora, usaglase dinamički plan, kao jedan od uslova za početak realizacije Ugovorenih poslova. Usaglašeni dinamički plan ovjeravaju ovlašćeni predstavnik Izvođača i Projekt menadžer Naručioca.

Izvođač se obavezuje da dinamički plan iz prethodnog stava usaglasi sa revidovanim Glavnim projektom i isti dostavi Naručiocu na saglasnost u roku od 10 (deset) dana od dana dobijanja pozitivnog izvještaja o reviziji Glavnog projekta. Naručilac će saglasnost na dostavljeni dinamički plan dati u roku od 5 (pet) dana od dana dostavljanja istog. Dinamički plan usaglašen sa revidovanim Glavnim projektom i odobren od strane Naručioca uslov je za početak izvođenja Radova.

Član 10.

Naručilac i Izvođač će se u roku od 5 (pet) dana od dana dobijanja pozitivnog Izvještaja o izvršenoj reviziji urađenog Glavnog projekta uzajamno informisati o ovlašćenim predstavnicima, koji će sprovesti proceduru uvođenja u posao radi izvođenja Radova.

Izvođač se obavezuje da Naručiocu u roku od 15 (petnaest) dana od od dana dobijanja pozitivnog Izvještaja o izvršenoj reviziji urađenog Glavnog projekta dostavi Elaborat o uređenju gradilišta sa potpunim tehničkim podacima o angažovanju radne snage i opreme neophodne za pravovremenu i kvalitetnu realizaciju Ugovorenih poslova, koji mora dobiti saglasnost Naručioca, u cilju nesmetanog obezbjeđenja proizvodnog procesa u postrojenjima termoelektrane „Pljevlja“ – Blok I tokom izvođenja Radova.

Rok za uvođenje u posao radi izvođenja Radova je 30 (trideset) dana od dana dobijanja pozitivnog Izvještaja o izvršenoj reviziji urađenog Glavnog projekta Ekološke rekonstrukcije. Uslovi za uvođenje u posao radi izvođenja radova su dostavljanje građevinske dozvole od Naručioca, dozvole Izvođaču da pristupi gradilištu i ostali uslovi za građenje objekata utvrđeni članom 183 Zakona.

Rok za uvođenje u posao za izvođene Radova se produžava za onoliko dana koliko je potrebno da se ispune – zadovolje svi Zakonom propisani zahtjevi, bez odgovornosti Naručioca u smislu odredbi ovog Ugovora.

Član 11.

Na dan uvođenja Izvođača u posao za izvođene Radova otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da je Naručilac uveo u posao za izvođenje Radova Izvođača, te da je Izvođač primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi na realizaciji Ekološke rekonstrukcije.

Mjesto izvršenja ovog Ugovora je:

- za izradu Glavnog projekta: Podgorica;
- za izvođenje radova: Termoelektrana „Pljevlja“ – Blok I, u Opštini Pljevlja.

Danom završetka Radova smatra se dan obostrano utvrđen građevinskim dnevnikom.

Član 12.

Izvođač je odgovoran za sprečavanje ulaska neovlašćenih lica na mjesto rada, pri čemu se pod neovlašćenim licima smatraju sva ona lica koja nijesu osoblje Izvođača ili Naručioca, ili za koja od strane Naručioca nije obavješteno da su ovlašćena lica drugih Izvođača koji izvode radove kod Naručioca.

Izvođač je dužan da prije početka izvođenja Radova postavi na vidno mjesto tablu sa podacima o Naručiocu, projektantu, izvođaču radova, vršiocu stručnog nadzora, ovlašćenom inženjeru

koji je rukovodio izradom tehničke dokumentacije, ovlaštenom inženjeru koji rukovodi građenjem, revizoru koji je rukovodio revizijom tehničke dokumentacije i drugim podacima propisanim Zakonom.

Materijali i oprema neophodni za ugradnju postaju vlasništvo Naručioca kada se isporuče na gradilište, u mjeri predviđenoj pozitivnim propisima.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 13a.

Izvođač se obavezuje:

- da Ugovorene poslove realizuje na način i u rokovima definisanim ovim Ugovorom;
- da imenuje ovlaštenog inženjera koji će rukovoditi izradom tehničke dokumentacije u cjelini, kao i ovlaštene inženjere koji će rukovoditi izradom pojedinih faza tehničke dokumentacije;
- da u toku izrade Glavnog projekta omogući Naručiocu da vrši uvid u stepen gotovosti i kvalitet izradene tehničke dokumentacije, te da u tom cilju obezbijedi Naručiocu najmanje jedanput petnaestodnevno na uvid tehničku dokumentaciju svih faza;
- da dostavi Revidentu Glavni projekat na reviziju;
- da postupi po svim eventualnim primjedbama Revidenta, u primjerenom roku koji mu ovaj odredi, a u cilju otklanjanju uočenih nedostataka i propusta u izradi tehničke dokumentacije;
- da imenuje ovlaštenog inženjera koji će rukovoditi Radovima na objektu u cjelini, odnosno ovlaštene inženjere koji će rukovoditi pojedinim Radovima na objektu;
- da samostalno i o svom trošku obezbijedi organizaciju i priključenje gradilišta na instalacije elektrike, vodovoda, kanalizacije i telekomunikacija;
- da samostalno i o svom trošku organizuje obezbjeđenje gradilišta;
- da u vezi sa izvođenjem Radova obezbijedi uredno i propisno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale gradilišne dokumentacije predviđene za ovu vrstu Radova propisima važećim u sjedištu Naručioca;
- da za potrebe urednog i blagovremenog izvođenje Radova koji su predmet ovog Ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika, prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje Radova, te da na gradilište dopremi potrebnu mehanizaciju i opremu za završetak Radova;
- da obezbijedi prevoz, smještaj i hranu za svoje radnike, kao i da izvrši potrebne medicinske preglede radnika i obuku za bezbjedan rad u termoenergetskim postrojenjima;
- da bez odlaganja i u pisanoj formi obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje Radova, o obustavljanju Radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih Radova i o nastavljanju Radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje Radova obustavljeno;
- da pri izvođenju Radova čuva od oštećenja pokretne i nepokretne objekte u vlasništvu Naručioca i/ili trećih lica, te da odgovara za eventualno pričinjenu štetu Naručiocu i/ili trećim licima, nastalu radnjama ili propustima Izvođača u toku izvršenja ovog Ugovora;

- da svoj rad sinhronizuje u skladu sa procesom rada i planiranim remontima postrojenja Termoelektrane „Pljevlja“ – Blok I;
- da primijeni mjere zaštite od požara i zaštite na radu u skladu sa zakonskim propisima, kako ne bi došlo do povrede, tj. nesreće na radu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- da sa Naručiocem potpiše Ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite na radu (Prilog I);
- da se tokom izvođenja ugovorenih Radova pridržava važećih mjera zaštite životne sredine;
- da prilikom izvođenja Radova obezbijedi dokaze o kvalitetu ugrađenih materijala i opreme, u skladu sa propisanim tehničkim propisima i standardima;
- da po završetku Radova dostavi izjavu da su Radovi izvedeni u skladu sa građevinskom dozvolom i revidovanim Glavnim projektom, kao i istu izjavu Stručnog nadzora, a sve u skladu sa Zakonom.

Član 13b

Izvođač je dužan da o svom trošku obezbijedi građevinsku infrastrukturu (električnu energiju, tehničku vodu, telefonske linije, itd.), kao i da snosi troškove za iskorišćenu električnu energiju, tehničku vodu, telefon, odnošenje smeća, itd. na osnovu stvarnog utroška i ispostavljenih računa.

Izvođač je dužan svakog mjeseca dostaviti odgovarajuće dokaze da su troškovi u skladu sa ovim članom plaćeni od strane Izvođača, kao uslov za izdavanje privremene situacije.

Izvođač je obavezan da na sopstveni rizik i o sopstvenom trošku obezbijedi sve uređaje neophodne za korišćenje ovih usluga i mjerenje utrošenih količina.

Član 13c

Dokumentacija Izvođača predstavlja cjelokupnu dokumentaciju koja je izrađena od strane Izvođača tokom ili u vezi sa izvođačem Radova i ista mora da bude na crnogorskom jeziku.

Izvođač mora da dostavi Dokumentaciju Izvođača na pregled Stručnom nadzoru u slučajevima kada je to predviđeno Ugovorom ili na njegov zahtjev.

Izvođač je obavezan da pripremi dokumentaciju Izvođača, kao i druge dokumente neophodne za davanje uputstava osoblju Izvođača.

Cjelokupna Dokumentacija Izvođača mora da se podnese Stručnom nadzoru na pregled i/ili odobrenje. Period pregledanja ne smije da bude duži od 14 (četrnaest) dana, počev od dana prijema dokumentacije i obavještenja Izvođača od strane Stručnog nadzora. Obavještenje mora da navede da se Dokumentacija Izvođača smatra spremnom kako za pregled (i odobrenje ako je to predviđeno) i za upotrebu. U obavještenju takođe mora da bude navedeno da je Dokumentacija Izvođača u skladu sa Ugovorom ili stepen do kojeg nije u saglasnosti sa Ugovorom. Pregled i/ili odobravanje od strane Stručnog nadzora ne treba da prekine normalan napredak Izvođača.

Tokom perioda pregledanja, Stručni nadzor može da obavijesti Izvođača da neki od njegovih dokumenata nisu u skladu sa Ugovorom (uz navođenje stepena odstupanja). Takav dokument

se tada ispravlja, ponovo dostavlja i pregleda (i odobrava ako je tako predviđeno) i to u trošku Izvođača.

U slučaju da Stručni nadzor zatraži dodatnu Dokumentaciju Izvođača, Izvođač je obavezan da istu hitno pripremi, ali ne kasnije u roku od 7 (sedam) dana.

Takvo odobrenje, dogovor ili pregled u skladu sa ovim Članom ili drugim pitanjem ne oslobađa Izvođača bilo koje obaveze ili odgovornosti.

Izvođač je dužan da pripremi i redovno ažurira kompletnu evidenciju o izvedenom stanju Radova, sa prikazom preciznih lokacija i pojedinostima u vezi sa izvedenim Radovima. Takva dokumentacija čuva se na Gradilištu i koristi isključivo u svrhe propisane ovim članom. Četiri primjerka dostavljaju se Stručnom nadzoru prije početka pregleda po završetku Radova.

Osim toga, Izvođač je dužan da dostavi nadzoru grafičku dokumentaciju o izvedenom stanju Radova, a koja prikazuje sve navedene Radove u svrhe pregleda. Izvođač je dužan da traži odobrenje od nadzora u vezi sa njihovim dimenzijama, referentnim sistemom i drugim relevantnim podacima.

Prije izdavanja Sertifikata usklađenosti, Izvođač je dužan da podnese Stručnom nadzoru određeni broj primjeraka grafičke dokumentacije o izvedenom stanju, a u skladu sa zahtjevom Naručioca ili Stručnog nadzora.

Član 14.

Naručilac se obavezuje:

- da imenuje stručni tim na čelu sa Menadžerom projekta za praćenje realizacije Ugovorenih poslova koji su predmet ovog Ugovora, a koji je dužan da Naručiocu dostavlja mjesečne Izvještaje o stepenu realizacije Ugovorenih poslova;
- da imenuje ovlašćene predstavnike koji će sprovesti proceduru uvođenja u posao radi izvođenja Radova u skladu sa članom 10 ovog Ugovora;
- da imenuje Komisiju za primopredaju;
- da Izvođaču preda dokumentaciju potrebnu za izvođenje Radova definisanu članom 10 ovog Ugovora;
- da imenuje Revidenta tj. privredno društvo koje će izvršiti reviziju Glavnog projekta i sačiniti Izvještaj o izvršenoj reviziji;
- da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova i preda sve djelove gradilišta;
- da obezbijedi vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem Radova, odnosno da prati realizaciju izvođenja radova i prisustvuje primopredaji radova;
- da sa Izvođačem potpiše Ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite na radu (Prilog I);
- da uredno vrši plaćanja prema Izvođaču, prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno ovim Ugovorom.

V GARANTNI ROK

Član 15.

Garantni rok za Radove 1 je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca računajući od datuma izdavanja Sertifikata o usklađenosti za Radove 1, odnosno za Radove 2 je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca računajući od datuma izdavanja Sertifikata o usklađenosti za Radove 2.

Izvođač je dužan da Naručiocu odgovori na svaki poziv za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na izvedenim Radovima u roku od 3 (tri) dana od prijema pisanog zahtjeva od strane Naručioca i da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na izvedenim radovima i njihove posljedice koje su proistekle iz radnji ili propusta Izvođača po pitanju izvođenja Radova u razumnom vremenskom roku uzajamno dogovorenom u pisanoj formi i ovjerenom od strane Ugovornih strana.

Izvođač nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posljedica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjenskog korišćenja opreme od strane Naručioca ili trećih lica.

Ako su nedostaci u radovima prijavljeni tokom Garantnog roka, ali radovi na otklanjanju, zbog prirode nedostataka ili bilo kojeg drugog razloga ne mogu da budu završeni prije isteka Garantnog roka, tada će Garantni rok za takve radove biti produžen za onaj vremenski period koji je potreban za uklanjanje takvih nedostataka, tj. sve dok Izvođač ne ukloni date nedostatke. Svako produženje roka mora biti konstatovano u pisanoj formi i ovjereno od strane Ugovornih strana.

Naručilac ima pravo na produženje Garantnog roka ako se po prijemu utvrdi da se radovi ili znatan dio radova (u zavisnosti od slučaja) ne mogu koristiti u predviđene svrhe usled nedostataka ili oštećenja.

Po isteku Garantnog roka za Radove 1 Naručilac Izvođaču izdaje Završni Sertifikat o preuzimanju za Radove 1, čime se smatra da je izvršena konačna primopredaja objekta za Radove 1.

Po isteku Garantnog roka za Radove 2 Naručilac Izvođaču izdaje Završni Sertifikat o preuzimanju za Radove 2, čime se smatra da je izvršena konačna primopredaja objekta za Radove 2.

VI REVIZIJA I STRUČNI NADZOR

Član 16.

Obaveza Naručioca je da imenuje Revidenta tj. privredno društvo koje će izvršiti reviziju Glavnog projekta i sačiniti Izvještaj o izvršenoj reviziji.

Nakon dostavljanja izvještaja o izvršenoj reviziji od strane Revidenta, Izvođač je dužan da u roku koji mu odredi Revident, postupiti po primjedbama Revidenta i izmijenjenu dokumentaciju dostavi na ponovnu reviziju. Nakon dostavljanja pozitivnog izvještaja Revidenta projektna dokumentacija će se smatrati prihvaćenom.

Član 17a.

Obaveza Naručioca je da obezbijedi Stručni nadzor nad izvođenjem Radova (u daljem tekstu: Stručni nadzor).

Stručni nadzor nad izvođenjem Radova Naručilac će vršiti preko privrednog društva koje je upisano u Centralni registar privrednih subjekata i koje posjeduje odgovarajuće ovlaštenje za vršenje poslova nadzora za ovu vrstu objekta, o čemu će pismeno obavijestiti Izvođača, a danom uvođenja u posao pisanim putem će Izvođaču saopštiti imena ovlašćenih lica koja će vršiti stručni nadzor nad izvršenjem pojedinih faza Radova.

Ako u toku izvođenja Radova dođe do promjene Stručnog nadzora, Naručilac će o tome pisanim putem i bez odlaganja obavijestiti Izvođača.

Član 17b.

Stručni nadzor ovlašćen je da se stara i kontroliše da li Izvođač izvodi Radove prema revidovanom Glavnom projektu i građevinskoj dozvoli, da vrši provjeru kvaliteta izvođenja Radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa, kontrolu kvaliteta materijala i opreme koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje Radova u skladu sa odredbama ovog ugovora, da kontroliše dinamiku napredovanja Radova i ugovorenog roka završetka Radova, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju stručnog nadzora u skladu sa Zakonom.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi eventualni propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje Radova.

Član 18.

Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni sve uočene nedostatke koji su posljedica nekvalitetno izvedenih Radova, kao i da zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ukoliko Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem Radova, Stručni nadzor će Radove obustaviti i o tom obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem Radova može se ponovo nastaviti tek kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje Radova.

Ukoliko se između Stručnog nadzora i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta Radova, materijala i opreme koji se ugrađuju, isti se daju na ispitivanje. Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač, koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala i opreme ili kvalitet izvedenih Radova, ne odgovaraju zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvršiocu da nekvalitetni materijal ili opremu zamijeni kvalitetnim i da Radove dovede u ispravno stanje, a sve o trošku Izvođača.

Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora ne otkloni uočene nedostatke, odnosno ukoliko nastavi nekvalitetno izvođenje Radova, Stručni nadzor će postupiti u skladu sa stavom 2 ovog člana Ugovora.

Materijal i oprema za koje se utvrdi da ne odgovaraju zahtijevanim tehničkim propisima ili standardima, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u primjerenom roku koji mu odredi Stručni nadzor.

Član 19.

Kvalitet materijala i opreme koji se ugrađuju i kvalitet izvedenih Radova moraju da odgovaraju zahtijevanim tehničkim propisima, standardima i uslovima predviđenim tehničkom dokumentacijom, po kojoj se izvode Radovi.

Kvalitet materijala i opreme koji se ugrađuju i kvalitet izvedenih Radova, Izvođač mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i Radova, odnosno garantnim listovima proizvođača materijala i opreme.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala, opreme i radova snosi Izvođač.

Rezultate svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru, a isti moraju biti upisani i u građevinski dnevnik.

VII ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 20.

Izvođač je odgovoran za bezbjednost mjesta rada i dužan je da obezbijedi, o svom trošku, primjenu mjera zaštite na radu propisanih Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu Crne Gore, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da dođe do povrede, odgovoran je Izvođač po svim osnovama.

Naručilac i Izvođač se obavezuju da u trenutku potpisivanja ovog Ugovora, istovremeno potpišu i Ugovor o organizovanju i sprovođenju mjera zaštite na radu (Prilog I).

Član 21.

Izvođač je dužan da preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane pri izvođenju radova i postupa u svemu u skladu sa propisima Crne Gore koji regulišu ovu oblast.

Ukoliko dođe do narušavanja životne sredine i propisanih ekoloških standarda, Izvođač je dužan da bez odlaganja obavijestiti Naručioca, koji je dužan da preduzme aktivnosti na saniranju nastale štete i narušenu životnu sredinu dovede u stanje koje je prethodilo nastaloj šteti.

U slučajevima iz prethodnog stava ovog člana, Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu naknadu na ime otklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine.

Izvođač je dužan da Naručiocu isplati novčanu naknadu na ime oklanjanja štete i svih posljedica narušavanja životne sredine i u slučajevima kada narušavanje životne sredine usljed izvođenja Radova Naručilac sam utvrdi, bilo u toku trajanja ugovornog roka ili nakon isteka istog, uključujući i garantni rok.

VIII OSOBLJE IZVOĐAČA

Član 22.

Ukoliko Naručilac ima osnovan razlog za nezadovoljstvo radom bilo kojeg člana osoblja Izvođača, u tom slučaju, Izvođač će na osnovu pisanog zahtjeva Naručioca, u kome se navodi razlog, obezbijediti kao zamjenu lice sa stepenom školske spreme, zvanjem i iskustvom na nivou onih koji posjeduje lice čija se zamjena zahtijeva.

Izvođač nema pravo da zahtijeva pokrivanje bilo kakvih dodatnih troškova koji proističu ili su u vezi sa premještanjem ili zamjenom osoblja.

Član 23.

Izvođač i njegovo osoblje se obavezuju da u toku važenja Ugovora, kao i u roku od 2 (dvije) godine po njegovom isteku, ne iznose finansijske podatke kao i podatke od bitnog značaja za tehničko-tehnološki proces u vezi predmeta Ugovora, bez prethodne pisane saglasnosti Naručioca.

IX OSIGURANJE

Član 24a.

Izvođač je dužan da radove, materijale i opremu koji su predmet ovog Ugovora osigura do njihove pune vrijednosti u skladu sa uslovima za osiguranje objekata u montaži od svih rizika, i to od početka izvođenja radova, sa uključenjem pokrića za testni period u skladu sa testnim periodima predviđenim kroz termin plan projekta, i pokrićem garantnog perioda, kod odgovarajućeg Osiguravača, i da primjerak polise osiguranja dostavi Naručiocu u roku od 30

(trideset) dana od dana dobijanja pozitivnog Izvještaja o izvršenoj reviziji urađenog Glavnog projekta Ekološke rekonstrukcije. Pokrićem treba da budu obuhvaćene i potencijalne štete na okolnoj imovini koja pripada ili je pod kontrolom osiguranika. Polisom treba da budu obuhvaćene i potencijalne štete usljed gubitka ili oštećenja zbog lošeg projekta, greške u materijalu, livenju ili rukovanju i izradi predmeta koji se montiraju ili njegovih djelova izvedenih prije početka montaže (Designer's risk).

Osiguranici po ovoj polisi treba da budu strane: Naručilac i Izvođač.

Učešće u šteti za ovo pokriće ne smije biti više od 15.000,00 eur po štetnom događaju.

Polisa osiguranja objekata u montaži od svih rizika treba da obuhvati, kroz posebnu sekciju iste, i pokriće odgovornosti Izvođača za štete pričinjene Naručiocu i trećim licima za štete usljed tjelesne povrede, bolesti ili smrti i/ili gubitaka ili oštećenja imovine, a koje nastanu u direktnoj vezi sa radovima montaže i koje se dogode na ili u neposrednoj blizini gradilišta tokom perioda pokrića. Limit pokrića odgovornosti ne smije biti manji od 5.000.000,00 eur po štetnom događaju a učešće u šteti ne smije biti više od 5.000,00 eur po štetnom događaju. Polisa treba da obuhvati čitav period trajanja radova. Pokriće treba da obuhvati i uzajamnu odgovornost, tj. pokriće po polisi za odgovornost prema trećim licima treba da važi za sve osigurane strane navedene u polisi isto kao da je posebna polisa izdata svakoj strani ponaosob.

Pokriće treba da obuhvati i odgovornost poslodavca prema zaposlenima (Employers Liability) za sve tjelesne povrede, bolesti ili smrti radnika izvođača radova, Naručioca ili bilo koje druge firme koja ima veze s projektom montaže kao i svih drugih lica angažovanih na projektu. Limit pokrića odgovornosti poslodavca ne smije biti manji od 500.000,00 eur po štetnom događaju a učešće u šteti ne smije biti veće od 5.000,00 eur po štetnom događaju. Pokriće treba da obuhvati i odgovornost za štete koje nastanu zbog zagađivanja životne sredine ili druge vrste ugrožavanja čovjekove okoline-ekološke štete, nastalih u direktnoj vezi sa predmetnim radovima. Pod zagađivanjem sredine podrazumijeva se zagađivanje vazduha, vode i tla. Limit pokrića odgovornosti za ekološke štete ne smije biti manji od 500.000, 00 eur po štetnom događaju a učešće u šteti ne smije biti veće od 5.000,00 eur po štetnom događaju.

Član 24b.

U skladu sa članom 131. stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 064/17 od 06.10.2017., 044/18 od 06.07.2018., 063/18 od 28.09.2018.,) i Uredbom o minimalnoj sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 068/17), Izvođač je dužan da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Ugovora o javnoj nabavci zaključi Ugovor o osiguranju od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima iz vršenja ugovorenih poslova i da Naručiocu preda primjerak predmetne polise osiguranja, sa rokom važenja od dana početka izrade Glavnog projekta do dana završetka radova. Limit pokrića predmetne polise ne smije da bude manji od 5.000.000,00 eur po štetnom događaju, a učešće u šteti ne smije da bude veće od 5.000,00 eur po štetnom događaju. Predmetna polisa osiguranja mora da bude polisa koja se odnosi na konkretan projekat i to mora biti navedeno u samoj polisi. Polisom treba da bude pokrivena profesionalna odgovornost Izvođača radova, a čija djelatnost podliježe primjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata. Obim pokrića predmetne polise mora biti u skladu sa gore pomenutim Zakonom, tj. treba da obuhvati štete na licima, štete na objektima i

finansijski gubitak. Osiguranje od profesionalne odgovornosti ugovoreno u državi sjedišta stranog lica iz potpisnice EEP, priznaje se, ako to osiguranje pokriva štetu koja može biti prouzrokovana u Crnoj Gori.

Član 25.

Sve štete do iznosa definisanih učešća u šteti iz članova 24a. i 24b. snosi Izvođač.

Ako Izvođač ne preda Naručiocu tražene polise osiguranja u rokovima predviđenim članovima 24a. i 24b. ovog Ugovora, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje Ugovora i jednostrano raskinuti ugovor.

Na zahtjev Naručioca, tokom trajanja osiguravajućih pokrića, Izvođač je dužan da dostavi bilo koji traženi dokument ili potvrdu u vezi sa osiguravajućim pokrićima iz članova 24a. i 24b., uključujući i dokaze o plaćenim premijama, potvrdama o aktivnim osiguravajućim pokrićima i slično u roku od 7 dana od isticanja zahtjeva Naručioca.

Ukoliko se rokovi za izvođenje radova produže, Izvođač je dužan da produži osiguravajuća pokrića najkasnije 15 dana prije roka isteka svake pojedinačne polise.

X PRIMOPREDAJA

Član 26.

Za potrebe primopredaje Radova Naručilac imenuje Komisiju za primopredaju.

Pocedura primopredaje definisana ovim članom, kao i članovima 27, 28 i 29 sprovodiće se na isti način za Radove 1 i Radove 2.

Komisija za primopredaju dužna je da prisustvuje mjerenju po završetku Radova i da potpiše nalaze mjerenja.

Komisija se formira 14 dana prije planiranog ispitivanja.

Izvođač je dužan da, u roku od 7 (sedam) dana prije završetka Radova, u pisanoj formi obavijesti Ivestitora o spremnosti Radova za ispitivanje.

Pod uslovom pozitivnih rezultata ispitivanja, Komisija za primopredaju nakon pregleda i ustanovljenja ispunjenosti uslova datih u Glavnom projektu konstatuje u pisanoj formi ispunjenost uslova za primopredaju.

Član 27.

Ugovorne strane ugovaraju konačnu primopredaju Radova kao element od suštinske važnosti za ispunjenje preuzetih ugovornih obaveza od strane Izvođača.

Cilj primopredaje Radova jeste da ustanovi da li su Radovi od strane Izvođača izvedeni u skladu sa odredbama ovoga Ugovora, da li je Izvođač ispunio sve svoje ugovorne obaveze, a naročito da ustanovi da li je Izvođač prilikom ispunjenja svojih ugovornih obaveza ispunio sve Ugovorom definisane kriterijume, odnosno da li je postignut cilj projekta.

Komisija za primopredaju i Izvođač potpisuje rezultate mjerenja.

Izvođač može izvršiti primopredaju Radova isključivo ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi kumulativno:

- a. Svi Radovi su u potpunosti okončani;
- b. Sve probe, ispitivanja, funkcionalni testovi i atestacije su okončani, izvještaji o istome sačinjeni i dostavljeni Naručiocu i Stručnom nadzoru, te isti na njih nemaju primedbi;
- c. Postignuti su rezultati ispitivanja u skladu Ugovorom;
- d. Kompletna Dokumentacija Izvođača za izvođenje Radova je shodno odredbama ovoga Ugovora predata Naručiocu i Stručnom nadzoru, te verifikovana od istih;
- e. Kompletna administracija (sertifikati, atesti, tehnički listovi i itd.) svih materijala, i opreme je shodno odredbama ovoga Ugovora predata Naručiocu i Stručnom nadzoru, te verifikovana od istih;
- f. Izvođač je dostavio Naručiocu i Stručnom nadzoru sve neophodne izjave i potvrde odgovornih izvođača Radova, rukovodioca gradnje i podizvođača, kao i zapisnike svih eventualnih inspekcija koje su obavili nadležni organi državne uprave; i
- g. Sprovedena ispitivanja su potvrdila su da svi Radovi izvedeni u skladu sa ugovorenim tehničkim i građevinskim standardima.

Član 28.

Nakon ispunjenja svih uslova datih članom 26 i 27 ovog Ugovora, te detaljnog pregleda Radova u cjelosti i pojedinačnih djelova Radova (uključujući i sve izvedene instalacije i ugrađenu opremu) Komisija za primopredaju konstatuje u pisanoj formi ispunjenost svih uslova.

Komisija za primopredaju je ovlašćena da odbije primopredaju Radova ukoliko postoje nedostaci koji onemogućavaju njihovu upotrebu shodno ovom Ugovoru.

Izvođač je u svemu dužan da postupi prema navodima Komisije za primopredaju, te da nakon izvršenja pozove Komisiju za primopredaju na ponovni pregled Radova.

Po otklanjanju svih primjedbi i nedostataka, u roku od 15 (petnaest) dana izdaje se Sertifikat o usklađenosti koji potpisuju Komisija za primopredaju i Izvođač.

Izdavanjem Sertifikata o usklađenosti se potvrđuje da su radovi završeni i da su u potpunosti usaglašeni sa zahtevima Ugovora.

Danom potpisivanja Sertifikata o usklađenosti smatra se da je izvršena primopredaja Radova. Prećutna, konkludetna ili fiktivna primopredaja Radova se izričito isključuje.

Nakon izdavanja Sertifikata o usklađenosti, Izvođač je obavezan da sa Gradilišta ukloni svu preostalu opremu Izvođača, višak materijala, ruševine, smeće i privremene radove.

Ukoliko navedene stvari ne budu uklonjene u roku od 7 (sedam) dana od izdavanja Sertifikata o usklađenosti, Naručilac ima pravo da proda ili se na drugi način oslobodi svih preostalih stvari. Naručilac ima pravo na naknadu troškova kojima je bio izložen usled prodaje, uklanjanja datih stvari i vraćanja Gradilišta u prvobitno stanje.

Eventualni preostali iznos prihoda od prodaje uplaćuje se Izvođaču. Ukoliko je taj iznos manji od troškova Naručioca, Izvođač je dužan da datu razliku plati Naručiocu.

Član 29.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih Radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka Ugovorne strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 30 dana izvršiti konačni obračun izvedenih Radova.

XI GARANCIJE

Član 30.

Izvođač se obavezuje da Naručiocu prije zaključivanja ovog Ugovora preda безусловnu, neopozivu i na prvi poziv plativu Garanciju za avansno plaćanje, u iznosu ugovorenog avansa, koja će biti na snazi dok uplaćeni avans ne bude otplaćen, s tim što će se njen iznos smanjivati za iznos otplaćen od Izvođača. Dostavljanje validne Garancije za avansno plaćanje je uslov za avansno plaćanje, te ukoliko Izvođač istu ne dostavi Naručilac neće izvršiti uplatu ugovorenog avansa, već će aktivirati Garanciju ponude.

U slučaju raskida Ugovora, Naručilac će aktivirati Garanciju za avansno plaćanje za iznos neotplaćenog avansa.

Član 31.

Izvođač se obavezuje da Naručiocu prije zaključivanja ovog Ugovora preda безусловnu, neopozivu i na prvi poziv plativu Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 2.721.385,00 € (dvamilionasedamstotinadvadesetjednanahtristotinesamdesetpet Eura), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, kojom garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovornih obaveza, sa rokom važnosti 46 (četrdesetšest) mjeseci počev od dana zaključivanja Ugovora.

Dostavljanje Garancije za dobro izvršenje ugovora je uslov za potpisivanje Ugovora.

Ukoliko Izvođač prije zaključenja ovog Ugovora ne preda Naručiocu Garanciju za dobro izvršenje ugovora u skladu sa stavom 1 i 2 ovog člana, smatra se da je odustao od ponude i ovom slučaju Naručilac će aktivirati Garanciju ponude.

Ukoliko Izvođač ne stekne pravo na izdavanje Sertifikata o usklađenosti za Radove 2 najkasnije 15 (petnaest) dana prije isteka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora, Izvođač je dužan da produži rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora za period od 30 dana duži od produženog roka za izvođenje Radova. U slučaju da rok važenja Garancije za dobro izvršenje ugovora ne bude produžen, odnosno nova garancija ne bude dostavljena, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i ima pravo raskinuti Ugovor.

Član 32a.

Izvođač se obavezuje da najkasnije 24 (dvadesetčetiri) dana prije isticanja roka za izvođenje Radova 1 preda Naručiocu bezuslovnu, neopozivu i na prvi poziv plativu Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za Radove 1 na iznos od 8.164.155,00 € (osammilionajednastotinašezdesetčetirihiljadejdnastotinapedesetpet Eura), što čini 15% ukupne vrijednosti Ugovora, kojom garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja ugovorenog garantnog roka za izvedene Radove 1, sa rokom važnosti jednakim ugovorenom garantnom roku za izvedene Radove 1.

U slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za Radove 1, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i zadržati plaćanje prema Izvođaču na ime iznosa zadržanog depozita koji se odnosi na izradu Glavnog projekta i Radove 1, do izdavanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za Radove 1, odnosno do izdavanja Završnog sertifikata o preuzimanju Radova 1 za slučaj da ne dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za Radove 1.

Član 32b.

Izvođač se obavezuje da najkasnije 24 (dvadesetčetiri) dana prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora preda Naručiocu bezuslovnu, neopozivu i na prvi poziv plativu Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za Radove 2 na iznos od 2.721.385,00 € (dvamilionasedamstotinadvadesetjdnahiljadatristotinesamdesetpet Eura), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, kojom garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja ugovorenog garantnog roka za izvedene Radove 2, sa rokom važnosti jednakim ugovorenom garantnom roku za izvedene Radove 2.

U slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za Radove 2 iz prethodnog stava ovog člana, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i zadržati plaćanje prema Izvođaču na ime iznosa zadržanog depozita za Radove 2 do izdavanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za Radove 2, odnosno do izdavanja Završnog sertifikata o preuzimanju za Radove 2 za slučaj da ne dostavi Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za Radove 2.

Član 33.

Garancije, kao sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci, treba da budu izdate od poslovne banke koja se nalazi u Crnoj Gori ili inostrane banke preko korespondentne banke koja se nalazi u Crnoj Gori.

XII RASKID UGOVORA

Član 34.

Ovaj Ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od Ugovornih strana, ako su nastupili bitni razlozi za raskid Ugovora.

U slučaju jednostranog raskida Ugovor se raskida pisanom obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela ugovorene obaveze Izvođača.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o javnoj nabavci u slučaju da Izvođač ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom, uključujući a ne ograničavajući se na sljedeće:

- a) u slučaju da Izvođač prilikom realizacije Ugovora ne dostavi Naručiocu tehničku dokumentaciju kojom se garantuje kvalitet na način i u skladu sa članom 19 ovog Ugovora;
- b) ukoliko se Izvođač ne pridržava usaglašenog detaljnog dinamičkog plana iz člana 9 ovog Ugovora;
- c) ukoliko Izvođač napusti Radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- d) ukoliko Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova;
- e) u slučaju da Izvođač postane nesolventan ili ode u stečaj;
- f) u slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku;
- g) U slučaju nedostavljanja polisa osiguranja iz članova 24a. i 24b. ovog Ugovora.

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Naručilac ne plaća Izvođaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Član 35.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida Radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preuzmu potrebne mjere da se izvedeni Radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite Radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida Radova.

Izvođač je potom obavezan da napusti Gradilište i da preda Stručnom nadzoru, cjelokupnu Dokumentaciju Izvođača i svu drugu projektnu dokumentaciju koju je izradio ili koja je bila izrađena za njega.

Nakon raskida Ugovora, Naručilac ima pravo da sam završi Radove. Naručilac ima pravo da koristi sva dobra, Dokumentaciju Izvođača i drugu projektnu dokumentaciju koju je izradio Izvođač ili koja je za njega bila izrađena.

Naručilac potom obavještava Izvođača da će njegova oprema i privremeni Radovi biti odloženi na ili u blizini Gradilišta. Izvođač je dužan da odmah organizuje njihovo uklanjanje na svoj rizik i o svom trošku.

Nakon što obavještenje o raskidu Ugovora stupi na snagu, Naručilac ima pravo da:

- a. obavjesti Izvođača o njegovim postojećim potraživanjima,
- b. obustavi dalja plaćanja u korist Izvođača sve dok se ne utvrde iznosi troškova izvođenja, završetka i otklanjanja svih nedostataka, odštete u slučaju kašnjenja (ako ih je bilo), te svih drugih troškova kojima je Naručilac bio izložen, i/ili
- c. primi/odbije od Privremenih situacija ili drugih sredstava obezbjeđenja nadoknadu od Izvođača za sve gubitke i štetu koju je Naručilac pretrpio, kao i za sve dodatne troškove za završetak Radova, nakon uzimanja u obzir svih iznosa plativih Izvođaču. Po pokriću svih navedenih gubitaka, štete i dodatnih troškova, Naručilac je dužan da eventualnu razliku isplati Izvođaču.

XIII UGOVORNA KAZNA I NAKNADA ŠTETE

Član 36.

Ako Izvođač svojom krivicom kasni sa pružanjem Usluga i/ili izvođenjem Radova dužan je da plati Naručiocu ugovornu kaznu (penale) i to:

- za kašnjenje u pružanju Usluga shodno usaglašenom dinamičkom planu iz člana 9 stav 1 ovog Ugovora po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost koja je opredijeljena za plaćanje Usluga za svaku sedmicu kašnjenja;
- za Radove 1 i Radove 2 za svaki dan kašnjenja po stopi od 2 ‰ (promila) na vrijednost Radova 1 odnosno Radova 2 u skladu sa usaglašenim dinamičkim planom koji je usklađen sa revidovanim Glavnim projektom u skladu sa članom 9 stav 2 ovog Ugovora.

Iznos ugovorne kazne (penali) za kašnjenje iz prethodnog stava ne može preći 10 % ukupne vrijednosti Ugovora.

Prilikom obračuna Ugovorne kazne Izvođač nema prava da se poziva na eventualna kašnjenja Naručioca, Stručnog nadzora, i/ili drugih lica angažovanih od strane Naručioca osim u slučaju opravdanog kašnjenja. Opravdanim kašnjenjima smatraće se isključivo ona kašnjenja koja su odobrena u vidu produžetka Roka za izvršenje Ugovora u skladu sa ovim Ugovorom. Ova odšteta ne oslobađa Izvođača od obaveze da završi sve Ugovorene poslove, niti od bilo koje druge obaveze ili odgovornosti po ovom Ugovoru.

Ugovorom će se isključiti primjena pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču da zbog kašnjenja zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim zapadanjem u kašnjenje Izvođač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da iste naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene Ugovorene poslove koji su predmet ovog Ugovora ili od Garancije za dobro izvršenje ugovora, s tim što Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju je dužan da bez odlaganja obavijesti Izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu Ugovorene poslove, niti ograničava Naručioca da zbog kašnjenja, sve ili dio neizvršenih Usluga i/ili Radova, bez posebne saglasnosti Izvođača, oduzme Izvođaču a sve o trošku Izvođača.

Ukoliko Naručiocu nastane šteta i/ili gubitak zbog prekoračenja ugovorenog roka pružanja Usluge i/ili izvođenja Radova u iznosu većem od ugovorne i obračunate kazne (penala), tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne (penala) i iznos naknade štete i/ili gubitaka koji prelazi visinu ugovorne kazne (penala).

Ukupna odgovornost Izvođača prema Naručiocu u vezi sa ovim Ugovorom ne može biti veća od 100% ugovorene cijene. Međutim, niti jedna Ugovorna strana ne snosi odgovornost za bilo koji indirektni gubitak ili štetu, koji mogu pretrpjeti Naručilac ili Izvođač u vezi s Ugovorom, osim ako važećim odredbama mjerodavnog prava nije drugačije utvrđeno.

Ograničenja odgovornosti iz prethodnog stava ovog člana Ugovora se neće primjenjivati ukoliko je šteta nastala kao rezultat namjere ili grubo nepažnje Izvođača.

Iznosi koje Naručilac naplati aktiviranjem sredstava obezbjeđenja Ugovora i polisa osiguranja uračunavaju se u ukupan iznos štete.

Izvođač nema pravo na bonus za ranije izvršenje Ugovorenih poslova.

XIV VIŠA SILA

Član 37

Viša sila predstavlja izuzetan događaj ili okolnost koja je van kontrole ugovornih strana, protiv koje ta strana objektivno nije mogla da se obezbijedi prije zaključenja ugovora, koju po njenom

nastanku ta strana objektivno nije mogla da izbjegne ili savlada i koja se u bitnoj mjeri ne može pripisati drugoj strani.

Viša sila se, pored ostalog, odnosi na sljedeće izuzetne događaje ili okolnosti: rat, neprijateljstva, invaziju, djelovanje stranih neprijatelja, pobunu, terorizam, revoluciju, ustanak, vojna ili uzurpirana vlast ili građanski rat, metež, nemir, nered, štrajk, ili onemogućavanje radnicima prilaza svojim radnim mjestima, ukoliko se ne radi o radnicima izvođača ili podizvođača, municiju, eksplozivna sredstva, jonizujuća zračenja ili radioaktivno zagađenje, ako se to ne može pripisati Izvođačevom korišćenju municije, eksploziva, zračenja ili radioaktivnosti i elementarne nepogode, kao što su zemljotresi, uragani, tajfuni, vulkanska aktivnost, poplave.

U slučaju da neka strana bude spriječena višom silom da izvršava svoje ugovorne obaveze, obavještava drugu stranu o događaju ili okolnosti koje predstavljaju višu silu i navodi obaveze koje ne može ili neće moći da izvršava. Obavještenje se podnosi u roku od 14 (četnaest) dana od kada je dotična strana saznala ili trebala da sazna za takav događaj ili okolnost koji predstavlja višu silu.

Po podnošenju obavještenja, pogođena strana se oslobađa od izvršavanja obaveza iz prethodnog stava ovog člana za svo vrijeme spriječenosti usljed dejstva više sile.

Ugovorne strane se obavezuju da zastoj u izvršavanju Ugovora bude sveden na minimum, kao i da drugu stranu obavijesti o prestanku dejstva više sile na nju.

Ukoliko je izvođenje praktično svih Radova koji su u toku onemogućeno u neprekidnom trajanju od 60 (šesdeset) dana usled djelovanja više sile, o čemu je dato obavještenje u skladu sa ovim članom, ili u višekratnim periodima u ukupnom trajanju od preko 90 (devedeset) dana usled djelovanja iste više sile, tada svaka od Ugovornih strana ima pravo da drugoj Ugovornoj strani pošalje raskid Ugovora. U tom slučaju, raskid stupa na snagu 15 (petnaest) dana od datuma obavještenja o raskidu Ugovora.

Nakon raskida, Naručilac utvrđuje vrijednost izvedenih Radova i izdaje situaciju koja sadrži:

- a. iznose koji su plativi za sve izvedene i odobrene Radove čija je cijena navedena u Ugovoru, do momenta raskida Ugovora,
- b. troškove Materijala naručenog za potrebe Radova i koji je isporučen za Izvođača ili čiju je isporuku Izvođač obavezan da prihvati: ovi Materijali postaju vlasništvo (i odgovornost) Naručioaca kada Naručilac izvrši plaćanje za njih, a Izvođač ih stavi na raspolaganje Naručiocu.

U slučaju raskida Izvođač nema prava da zahtjeva isplatu dobiti izgubljene zbog raskida, režijskih troškova, odnosno druge šteta koju je pretrpeo usljed i/ili kao posljedicu raskida Ugovora.

XV OSTALE ODREDBE

Član 38.

Za potrebe tumačenja prioritet ugovornih dokumenata mora biti u skladu sa sljedećim redoslijedom:

1. Ugovor;
2. Tenderska dokumentacija br.81/19 od 11.07.2019. godine;
3. Ponuda Izvođača br. 20-00-3836 od 14.10.2019.godine.

Ugovorne strane su saglasne da sastavni dio ovog ugovora čine:

- Tenderska dokumentacija br. 81/19 od 11.07.2019. godine;
- Ponuda Izvođača br. 20-00-3836 od 14.10.2019.godine;
- Dinamički plan;
- Garancija za avansno plaćanje, broj: 5400046194 od 05.06.2020. godine (zavodni broj Erste Bank AD Podgorica 76/10 od 05.06.2020.g.);
- Garancija za dobro izvršenje ugovora, broj: 5400046186 od 05.06.2020. godine (zavodni broj Erste Bank AD Podgorica 75/10 od 05.06.2020.g.);
- Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku za Radove 1 i 2;
- Propisane polise osiguranja.

Ukoliko se u dokumentima koja čine sastavni dio ovog Ugovora nađe bilo kakva nedosljednost, nepravilnost, odnosno drugo pitanje koje se ne može riješiti na osnovu dokumentacije, Izvođač je dužan obratiti se Naručiocu za sva potrebna razjašnjenja ili instrukcije.

Član 39.

Ugovorne strane su saglasne da se na sva prava i obaveze ugovornih strana, a koja nijesu regulisana ovim Ugovorom, primjenjuju uslovi iz Tenderske dokumentacije br. 81/19 od 11.07.2019.g., kao i važeći zakonski i podzakonski propisi države Crne Gore.

Ukoliko drugačije ne proizilazi iz konteksta, u Ugovoru:

- (a) riječi koje označavaju jedan pol, obuhvataju sve polove;
- (b) riječi u jednini obuhvataju i množinu, a riječi u množini obuhvataju i jedninu;
- (c) odredbe koje uključuju reči "saglasiti", "saglasan" ili "sporazum" zahtjevaju da sporazum bude u pisanoj formi;
- (d) "napisan" ili "u pisanoj formi" znači pisan rukom, otkucan, štampan ili načinjen u elektronskoj formi, što za rezultat ima trajni zapis;
- (e) riječ „dan“ podrazumjeva kalendarski dan.

Tekst na marginama i ostali naslovi ne uzimaju se u obzir u tumačenju ovog Ugovora.

Radi izbjegavanja svake sumnje neće biti uzeti u obzir nikakvi zahtjevi u vezi sa greškama ili propustima u određivanju cijena do kojih je došlo usled prekratkog opisa predmetnih stavki u Predmjerima i predračunima Radova, koje su inače detaljno opisane kada se njihov opis čita u vezi sa odgovarajućim članovima pomenutih uslova Ugovora i Tehničkim specifikacijama, smatraće se da obuhvataju i sve dodatne usluge.

Smatra se da je Izvođač odobrio i obuhvatio Predmjerom i predračunom, za svaki od tih članova, sve troškove koje smatra neophodnim za izvršenje, pridržavanje i poštovanje odredaba, uslova i zahtjeva predviđenih ovim Ugovorom. Smatra se da svaka od stavki predviđenih Predmjerom i predračun obuhvata troškove svih dodatnih usluga potrebnih za izvršenje odgovarajuće pozicije u skladu sa ovim Ugovorom i Zakonima.

Radi izbjegavanja svake sumnje, smatra se da su sve stavke čija cijena nije određena obuhvaćene cijenama drugih stavki čija cijena jeste određena, a sadržane su u Predmjeru i predračunu, i neće biti uzet u obzir nikakav zahtjev za pokriće dodatnih troškova istaknut usljed Izvođačevog propusta da odredi cijenu neke stavke. Drugim riječima, kad god je Ugovorom predviđeno da su određeni Radovi ili radnje od strane Izvođača pokriveni Ugovornom cjenom (odnosno obuhvaćeni Ugovornom cjenom), Predmjerom i predračunom nije predviđena odgovarajuća stavka za plaćanje tih Radova i / ili radnji, smatra se da je Izvođač u obavezi da izvede te Radove i / ili izvrši te radnje o sopstvenom trošku.

Član 40.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je, u skladu sa članom 15 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

Član 41.

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove koji eventualno nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom se, po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede i prihvate.

Ugovorne strane prihvataju da sporazumno rješavanje eventualnih sporova neće uticati na rokove izvođenja i kvalitet ugovorenih radova.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja, ugovorne strane prihvataju da eventualne sporove rješava isključivo Privredni sud Crne Gore, odnosno da isključuju mogućnost rješavanja bilo kakvih sporova pred arbitražnim ili sudskim instancama koji sjedište imaju izvan granica Crne Gore.

Ovaj Ugovor i svi sporovi koji nastanu na osnovu ili u vezi sa ovim Ugovorom, i u vezi sa njegovim predmetom i zaključenjem rješavaće se u skladu sa pravom Crne Gore.

Član 42.

Ugovorene strane su pročitale tekst ugovora i isti kao izraz svoje slobodno izražene volje svojeručno potpisuju.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana potpisnica i sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, jednake pravne snage, od kojih se nakon potpisivanja, 3 (tri) primjerka dostavljaju Naručiocu, a 3 (tri) primjerka Izvođaču.

Ovaj ugovor se smatra zaključenim na dan potpisivanja i ovjere od strane ovlašćenih predstavnika Ugovornih strana, a stupa na snagu danom zaključenja ili danom dobijanja građevinske dozvole, koji datum kasnije nastupi.

IZVOĐAČ

Konzorcijum „DEC INTERNATIONAL – BEMAX - BB
SOLAR-PERMONTE“
u ime Konzorcijuma Ugovor potpisuje
ovlašćeno lice Donfang Electric International Corporation
Menadžer projekta
Hongchun Ji




NARUČILAC

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić











FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike, ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1	<p>Izvođenje radova na ekološkoj rekonstrukciji termoelektrane „Pljevlja“ – Blok I, koji obuhvataju izradu Glavnog projekta ekološke rekonstrukcije termoelektrane „Pljevlja“ – Blok I (u daljem tekstu: Glavni projekat) i izvođenje radova po revidovanom Glavnom projektu, po sistemu projektuj i izgradi (ključ u ruke).</p> <p>Glavni projekat</p> <p>će se izraditi na osnovu Tehničkih zahtjeva predmeta nabavke, odnosno Projektnog zadatka za izradu Glavnog projekta, za sljedeće segmente: Izgradnja postrojenja za odsumporavanje;</p>	<p>Glavni projekat će se izraditi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG”, br. 64/17, 44/18 i 63/18), Pravilnikom o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije (“Sl.list CG”, br. 2/2019), Pravilnikom o načinu vršenja revizije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije (“Sl.list CG”, br. 2/2019).</p> <p>Radovi na realizaciji projekta Ekološke rekonstrukcije Termoelektrane „Pljevlja“ – Blok I će se izvoditi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list CG”, br. 64/17, 44/18 i 63/18); Zakonom o energetici (“Sl.list CG”, br. 05/16 i 51/17); Zakonom o zaštiti na radu (“Sl.list RCG”, br. 79/04); Zakonom o upravljanju otpadom (“Sl.list CG”, 64/11 i 39/16) i</p>	komplet	1	44.981.570,25	44.981.570,25	9.446.129,75	54.427.700,00

19/343



Handwritten signature and initials.

<p>Izgradnja postrojenja za denitrifikaciju; Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;</p> <p>Rekonstrukcija pomoćnog loženja sa pomoćnom kotlarnicom; Izgradnja rashladnog tornja;</p> <p>Rekonstrukcija postrojenja za odvod šljake i pepela;</p> <p>Mjere zaštite od buke;</p> <p>Izgradnja priključka za grijanje grada Pljevlja.</p>	<p>drugom, odnosno regulativom iz oblasti zaštite životne sredine, Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list RCG", br. 13/07);</p> <p>Pravilnikom o načinu obavljanja stručnog nadzora složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije ("Sl.list CG", br. 2/2019), Pravilnikom o načinu vršenja tehničkog pregleda složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije ("Sl.list CG", br. 2/2019), Pravilnikom o sadržaju elaborata pripremnih radova složenog inženjerskog objekta za proizvodnju, prenos i distribuciju električne i toplotne energije ("Sl.list CG", br. 2/2019), Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika, građevinske knjige ("Sl.list CG", br. 068/18), Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl.list RCG", br. 29/07, "Sl.list CG", br. 73/10, 32/11, 40/11, 43/15, 37/17 i 17/18), i drugom odnosnom regulativom.</p>	<p>44.981.570,25 €</p>	<p>9.446.129,75 €</p>	<p>54.427.700,00 €</p>
<p>Ukupno bez PDV-a</p>	<p>PDV:</p>	<p>Ukupan iznos sa PDV-om:</p>		

20 / 343



NA JL

Uslovi ponude:

- za izradu Glavnog projekta 5 (pet) mjeseci od dana stupanja na snagu ugovora javnoj nabavci, u koji rok nije uključen rok za reviziju Glavnog projekta;
- za izvođenje radova na: izgradnji postrojenja za odsumporavanje; izgradnji postrojenja za denitrifikaciju; izgradnji priključka za grijanje grada Pljevalja i rekonstrukciji postrojenja za odvod šljake ispod kotla (u daljem tekstu: Radovi 1), 21 (dvadesetjedan) mjesec od dana uvođenja Izvođača u posao za izvođenje radova.
- za izvođenje radova na: izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda; rekonstrukciji pomoćnog loženja; izgradnji rashladnog tornja i realizaciji mjera zaštite od buke (u daljem tekstu: Radovi 2), 39 (tridesetdevet) mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao za izvođenje radova;
- za otklanjanje nedostataka u garantnom roku od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana izdavanja Sertifikata o usklađenosti za Radove 1, odnosno od 24 (dvadesetčetiri) mjeseca od dana izdavanja Sertifikata o usklađenosti za Radove 2.

Rok izvršenja ugovora je

21/343

Mjesto izvršenja ugovora je

- Za izradu Glavnog projekta: Podgorica

- Za izvođenje radova: Termoelektrana „Pljevlja“ – Blok L, u Opštini Pljevlja.


Garantni rok za Radove 1 je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca računajući od datuma izdavanja Sertifikata o usklađenosti za Radove 1, odnosno za Radove 2 je 24 (dvadesetčetiri) mjeseca računajući od datuma izdavanja Sertifikata o usklađenosti za Radove 2.

Izvođač je dužan da Naručiocu odgovori na svaki poziv za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na izvedenim Radovima u roku od 3 (tri) dana od prijema pisanog zahtjeva od strane Naručioca i da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na izvedenim radovima i njihove posljedice koje su proistekle iz radnji ili propusta Izvođača po pitanju izvođenja Radova u razumnom vremenskom roku uzajamno dogovorenom u pisanoj formi i ovjerenom od strane Ugovornih strana.

Garantni rok

Izvođač nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posljedica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjесnog korišćenja opreme od strane Naručioca ili trećih lica.

Ako su nedostaci u radovima prijavljeni tokom Garantnog roka, ali radovi na otklanjanju, zbog prirode nedostataka ili bilo kojeg drugog razloga ne mogu da budu završeni prije isteka Garantnog roka, tada će Garantni rok za takve radove



Handwritten signature and initials in blue ink.

biti produžen za onaj vremenski period koji je potreban za uklanjanje takvih nedostataka, tj. sve dok Izvođač ne ukloni date nedostatke. Svako produženje roka mora biti konstatovano u pisanoj formi i ovjerenom od strane Ugovornih strana.

Naručilac ima pravo na produženje Garantnog roka ako se po prijemu utvrdi da se radovi ili znatan dio radova (u zavisnosti od slučaja) ne mogu koristiti u predviđene svrhe usled nedostataka ili oštećenja.

Po isteku Garantnog roka za Radove 1 Naručilac Izvođaču izdaje Završni Sertifikat o preuzimanju za Radove 1, čime se smatra da je izvršena konačna primopredaja objekta za Radove 1.

Po isteku Garantnog roka za Radove 2 Naručilac Izvođaču izdaje Završni Sertifikat o preuzimanju za Radove 2, čime se smatra da je izvršena konačna primopredaja objekta za Radove 2.

Kvalitet materijala i opreme koji se ugrađuju i kvalitet izvedenih Radova moraju da odgovaraju zahtijevanim tehničkim propisima, standardima i uslovima predviđenim tehničkom dokumentacijom, po kojoj se izvode Radovi.

Kvalitet materijala i opreme koji se ugrađuju i kvalitet izvedenih Radova, Izvođač mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i Radova, odnosno garantnim listovima proizvođača materijala i opreme.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala, opreme i radova snosi Izvođač. Rezultate svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru, a isti moraju biti upisani i u građevinski dnevnik.

Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni sve uočene nedostatke koji su posljedica nekvalitetno izvedenih Radova, kao i da zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala i opreme.

Ukoliko Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem Radova, Stručni nadzor će Radove obustaviti i o tom obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem Radova može se početi ugrađivati materijal i opremu. Sa izvođenjem Radova može se početi ugrađivati materijal i opremu. Sa izvođenjem Radova može se početi ugrađivati materijal i opremu.

i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i Stručnog nadzora obezbjeđuje kvalitetno izvođenje Radova.


Ukoliko se između Stručnog nadzora i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta Radova, materijala i opreme koji se ugrađuju, isti se daju na ispitivanje. Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač, koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala i opreme ili kvalitet izvedenih Radova, ne odgovaraju zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal ili opremu zamijeni kvalitetnim i da Radove dovede u ispravno stanje, a sve o trošku Izvođača.

Garancije kvaliteta

Način sprovođenja kontrole kvaliteta

22/343



Handwritten initials and a signature.

Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora ne otkloni uočene nedostatke, odnosno ukoliko nastavi nekvalitetno izvođenje Radova, Stručni nadzor će Radove obustaviti i o tom obavjestiti Naručioaca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik. Materijal i oprema za koje se utvrdi da ne odgovaraju zahtijevanim tehničkim propisima ili standardima, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u primjerenom roku koji mu odredi Stručni nadzor.

- Avans u iznosu od 20% ugovorene vrijednosti u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu Ugovora o javnoj nabavci i dostavljanja garancije za avansno plaćanje,
- Iznos od 5 % ugovorene vrijednosti za izradu Glavnog projekta umanjen za 10% na ime zadržanog depozita i 20% na ime otplate uplaćenog avansa, u roku od 60 dana od dana dobijanja pozitivnog izvještaja revidenta na Glavni projekat,
- Odobrene iznose svake privremene mjesečne i okončane situacije, umanjene za iznos zadržanih depozita (10% vrijednosti svake privremene mjesečne i okončane situacije) i odgovarajućeg iznosa na ime otplate uplaćenog avansa (20% vrijednosti svake privremene mjesečne i okončane situacije), u roku do 60 dana od dana dostavljanja ovjerenih privremenih mjesečnih i okončane situacije,
- Dio zadržanog depozita koji se odnosi na izradu Glavnog projekta i Radove 1, u roku od 90 dana od dana izdavanja Certifikata o usklađenosti za Radove 1;
- Dio zadržanog depozita koji se odnosi na Radove 2, u roku od 90 dana od dana izdavanja Certifikata o usklađenosti za Radove 2.

Rok plaćanja

Način plaćanja

Period važenja ponude

Virmanski na žiro račun Izvođača

150 dana od dana javnog otvaranja ponuda

23/343

Ovlašćeno lice nosioca zajedničke ponude

Hongchun Ji, ovlašćeni zastupnik
(ime, prezime i funkcija)



(potpis)



WA JL

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU¹**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 20-00-2537

Mjesto i datum: Nikšić, 03.07. .2019.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Igor Noveljić, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da će Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, shodno Planu javnih nabavki broj 10-00-16460 od 13.05.2019.godine i Ugovoru o javnoj nabavci radova na ekološkoj rekonstrukciji termoelektrane „Pljevlja“ – Blok I, uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.


Izvršni direktor
Igor Noveljić


¹ Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci